

# TAKEAWAY MENU



You're always welcome

ALL-DAY BREKKIES

Free-range eggs either fried or scrambled

Swap your white or brown toast for toasted sourdough ciabatta for +R5

**Mzansi Brekkie** (2474 kJ) **49<sup>90</sup>**  
1 lee, 2 dikarolwana tsa streaky beikhone, boroso ya kolobe, selai sa tamati yeo e bešitswego le selai sa thoustu

**Filter Coffee & Muffin Combo** (2352 kJ) **59<sup>90</sup>**  
mafina wa go kopanywa wa go ba le Filter Coffee

Ask for available flavours  
kJ count may vary based on muffin ordered

**Bacon & Egg Brekkie Bun** (4440 kJ) **59<sup>90</sup>**  
1 lee le 3 dikarolwana tsa streaky beikhone, godimo ga banse ye e thoustilwego ya sesame ka regular portion ya di-chips

**Mzansi Brekkie Combo** (2598 kJ) **64<sup>90</sup>**  
1 Lee, 2 dikarolwana tsa streaky beikhone, boroso ya kolobe, selai sa tamati yeo e bešitswego, selai sa thoustu le regular filter coffee

**Cheese Griller** (2293 kJ) **64<sup>90</sup>**  
1 lee, 2 dikarolwana tsa back beikhone, cheese griller ya kolobe le selai sa thoustu

**Mushroom Hash Brekkie** (3044 kJ) **72<sup>90</sup>**  
2 dilai tsa thoustu, le 2 mae ka godimo, cream cheese le avocado\* ya go segelelwa le di-cherry tomatoes

**Double Up Breakfast** (3186 kJ) **74<sup>90</sup>**  
2 mae, 2 dikarolwana tsa back beikhone, 2 diboroso tsa kolobe le selai sa thoustu

**Avo\* On Toast** (2392 kJ) **79<sup>90</sup>**  
2 dilai tsa thoustu, le 2 mae ka godimo, cream cheese le avocado\* ya go segelelwa le di-cherry tomatoes

**NEW Mince & Avo\* godimo ga Tosted Sourdough** (1532 kJ) **84<sup>90</sup>**  
borotho bja sourdough ciabatta e thoustilwego bjo bo tšhetšwego mince o segeletšwego, avo ye e segeletšwego\* & marathana a tšhese ya feta

**Farmhouse Breakfast** (4165 kJ) **89<sup>90</sup>**  
2 mae, 3 dikarolwana tsa back beikhone, selai sa tamati yeo e bešitswego, le full portion ya di-chips le selai sa thoustu

**Lekker Breakfast** (5070 kJ) **99<sup>90</sup>**  
2 mae, 3 dikarolwana tsa streaky beikhone, beef boerewos, di-sweet corn mielie bread flapjack tše 2, e tla le Famous Wimpy Relish le selai sa thoustu

**Mega Breakfast** (5375 kJ) **109<sup>90</sup>**  
2 mae, 3 dikarolwana tsa back beikhone, beef patty, Famous Wimpy Relish, eiye yeo e bešitswego, full portion ya di-chips le selai sa thoustu

\*avo go ithegkgile ge e ba di hwetšagala

## Di-Extras

Selai sa tšhese (251 kJ)	+10.00	Avo* (669 kJ)	+20.00
Lee (681 kJ)	+12.00	Cheese Griller (656 kJ)	+28.00
Borotho bjo bo thoustilwego & Dilo tša go tšhaša(460 kJ)	+14.00	Mushrooms (858 kJ)	+32.00
Beikhone yeo e nago le makhura (268 kJ)	+14.00	Matapola a go taeswa (920 kJ)	+32.00
Boroso ya kolobe (480 kJ)	+16.00	Ditšhipisi tša rekula (1842 kJ)	+34.00
Beikhone ya go hloka makhura (167 kJ)	+16.00	Savoury Mince (792 kJ)	+40.00
Toasted Sourdough Ciabatta, Butter & Jam (483 kJ)	+17.00	Creamy Chicken Livers (1944 kJ)	+45.00

All served with a regular portion of chips on white or brown bread

**Cheese & Tomato** (2470 kJ) **59<sup>90</sup>**

**Chicken Mayo** (1825 kJ) **62<sup>90</sup>**

**Bacon & Egg** (1935 kJ) **64<sup>90</sup>**

**Dagwood** (3988 kJ) **114<sup>90</sup>**  
beef patty, 2 dikarolwana tsa back beikhone, 2 dilai tsa cheese, lee la go gadikwa, dieiye tše di bešitswego, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

**Fully Loaded Dagwood** (6045 kJ) **149<sup>90</sup>**  
2 di-beef patty, 2 dikarolwana tsa back beikhone, 4 dilai tsa cheese, lee la go gadikwa, dieiye tše di bešitswego, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

## E go loketše

**Sweet Chilli Chicken Wrap** (2406 kJ) **74<sup>90</sup>**  
i-wrap lethositwe lene-grilled chicken fillet strips, i-crumbled feta, lucetu lwatamati, i-lethisi, i-sweet chilli sauce ne-creamy noma i-chilli mayo

Di tla le dichips  
Add R10 for a small soda with any Quick Bite

	Quick Bite	Double Quick Bite	Classic	Big Eat
<b>Wimpy</b> (1211 kJ / 1759 kJ / 2205 kJ / 3098 kJ)	<b>44<sup>90</sup></b>	<b>54<sup>90</sup></b>	<b>74<sup>90</sup></b>	<b>99<sup>90</sup></b>
<b>Cheese</b> (1462 kJ / 2010 kJ / 2456 kJ / 3443 kJ)	<b>49<sup>90</sup></b>	<b>59<sup>90</sup></b>	<b>84<sup>90</sup></b>	<b>109<sup>90</sup></b>
<b>Chicken</b> (1956 kJ / 2440 kJ)			<b>84<sup>90</sup></b>	<b>109<sup>90</sup></b>

Di tla le dichips

**Chutney Rib** (2677 kJ) **72<sup>90</sup>**

**Supreme Veggie** (2785 kJ) **76<sup>90</sup>**

**Bacon & Cheese** (2992 kJ) **97<sup>90</sup>**

**Crispy Stack** (3459 kJ) **99<sup>90</sup>**  
beef patty, 2 dikarolwana tsa streaky beikhone, di-onion ring tša go gadikwa tše di-crispy, selai sa cheese, selai sa tamati, lethisi le creamy goba chilli mayo

**Champion** (4096 kJ) **104<sup>90</sup>**  
beef patty, 2 dikarolwana tsa streaky beikhone, mae a go gadikwa, selai sa cheese, dieiye tše di bešitswego di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish ka creamy goba chilli mayo

**Bacon, Avo\* & Cream Cheese** (4097 kJ) **109<sup>90</sup>**  
beef patty, 2 dikarolwana tsa streaky bacon, dilai tsa avo\* selai sa tamati, lethisi, cream cheese spread le creamy mayo

**Full Breakfast** (5564 kJ) **129<sup>90</sup>**  
beef patty, 2 dikarolwana tsa streaky beikhone, hashbrown cubes, selai sa cheese, cheese griller ya kolobe, le lee ka godimo, dieiye tše di bešitswego le Famous Wimpy Relish

## Big Eat

Di tla le dichips

**Big Cheese** (3443 kJ) **109<sup>90</sup>**  
2 di-beef patties, selai sa cheese, dieiye tše di bešitswego, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish

**Big Bacon & Cheese** (3980 kJ) **122<sup>90</sup>**  
2 di-beef patties, 2 dikarolwana tsa streaky beikhone, selai sa cheese, dieiye tše di bešitswego, di-gherkins lethisi le Famous Wimpy Relish

**Big Champion** (5111 kJ) **134<sup>90</sup>**  
2 di-beef patties, 2 dikarolwana tsa streaky bacon, lee la go gadikwa, selai sa cheese, dieiye tše di bešitswego, di-gherkins, lethisi, le Famous Wimpy Relish le creamy goba chilli mayo

kJ counts are based on burgers only

\*avo go ithegkgile ge e ba di hwetšagala

\*\*dairy-based cream alternative

TOASTEDS



**Big Champion Combo**

with a Regular Classic Shake\*\*  
(9078 kJ)

**164<sup>90</sup>**

**Maboroso & Ditapole** (4793 kJ) **69<sup>90</sup>**  
3 pork bangers le mashed potatoes di tla di na le brown onion gravy

**NEW Creamy Peri-Peri Chicken Livers** (4695 kJ)\* **69<sup>90</sup>**  
dibete tša kgogo tše di apeliwego ka gare ga moro wa khirimi ya peri-peri e nago di tla di na le dieie tšeo di gadikilwego tša go hautšega ka thokwana & kgetho ya borotho bjo bo kgethilwego bjo bo thoustilwego bja sourdough ciabatta goba tšhese & sweetcorn mielie bread flapjacks goba ditapole tše di šitšwego

All the below meals are served with chips\*\* & crispy fried onion rings or swap your chips for a side of your choice

**Sweet Chilli Chicken Schnitzel** (5212 kJ) **96<sup>90</sup>**  
crumbed chicken schnitzel e tla ka dilai tša avo\*\* & sweet chilli mayo, e na gape le seripa sa coleslaw ka thoko

**Thrill of the Grill** (5321 kJ) **99<sup>90</sup>**  
beef boerewors le ¼ chicken ye bose yeo e gadikilwego ka bbq goba peri-peri goba lemon & herb

**Cheesy Veg Grill** (6893 kJ) **109<sup>90</sup>**  
2 di-chickpea & spinach patties, 2 dilai tša cheese le mushroom sauce

**Chicken Wings\*\*\*\*** (4115 kJ) **139<sup>90</sup>**  
6 ama-chicken wings\*\*\*\* basted nge-bb, namkha peri-peri namkha lemon & herb, namkha peri-peri dipping sauce

**Double Chicken Schnitzel** (8501 kJ) **139<sup>90</sup>**  
2 crumbed chicken schnitzels, 2 ya dilai ta cheese le mushroom sauce  
Available as a single Chicken Schnitzel for R96<sup>90</sup> (7601 kJ)

**Triple Grill** (6257 kJ) **149<sup>90</sup>**  
lamb shoulder chop, pork rib patty ya go hloka marapo ya bbq, patty ya kgomo, eiye ya go bešiwana le Famous Wimpy Relish

**Ultimate Meaty Feast** (7524 kJ) **229<sup>90</sup>**  
250g sirloin steak, eiye ya go bešiwana, chop ya legetla na nku, woroso ya kgomo, le 1/4 ya kgogo ye lero ya bbq goba peri-peri goba lemon & herb

\*kJ counts are based on sourdough ciabatta      \*\*kJ counts are based on chips  
\*\*\*avo go ithegkile ge e ba di hwetsagala      \*\*\*\*wings available while stocks last

**E tla le**

coleslaw (794 kJ)  
goba namkha i-creamed spinach ne-feta begodu ne mash ye-butternut (171 kJ)   
or garden salad with Greek salad dressing (415 kJ)  
goba ditapole tšeo di segeletšwego (920 kJ)  
or mashed potatoes (1555 kJ)  
goba bogobe & shebo (2132 kJ)  
or regular portion of chips (1842 kJ)

All served with Snowfreeze™ or cream\*

**Snowfreeze™ Cone / Cup** (576 kJ / 780 kJ) **10<sup>00</sup> / 25<sup>00</sup>**

**Ripple-Bar Snowfreeze™ Cone** (1303 kJ) **19<sup>90</sup>**

**3 Flippin' Flapjacks** (1251 kJ) **47<sup>90</sup>**  
ka golden sirapo

**Plain Waffle** (2022 kJ) **49<sup>90</sup>**  
ka golden sirapo

**Bar-One® Waffle** (2716 kJ) **66<sup>90</sup>**  
ka Bar-One® chocolate spread le Bar-One® pieces

\*dairy-based cream alternative  
Snowfreeze™ is a registered trademark

**kids' menu**

E akaretša dijo, a side, seno\* le toy



**Kids' Waffle** (1925 kJ) **36<sup>90</sup>**

**Frank Combo** (736 kJ) **68<sup>90</sup>**

**Crumbed Chicken Sticks Combo** (1214 kJ) **68<sup>90</sup>**

**Toasted Cheese Combo** (1683 kJ) **69<sup>90</sup>**

**Toasted Chicken Mayo Combo** (1653 kJ) **69<sup>90</sup>**

**Frank & Egg Breakfast Combo** (2552 kJ) **78<sup>90</sup>**

**Scrambled Eggs, Cream Cheese & Avo\*\* on Toast Combo** (1964 kJ) **78<sup>90</sup>**

**Rib Patty Combo** (2037 kJ) **78<sup>90</sup>**

**Cheeseburger Combo** (1428 kJ) **78<sup>90</sup>**

**Chicken Burger Combo** (1270 kJ) **78<sup>90</sup>**

\*kJ based on meal excluding side & drink      \*\*avo go ithegkile ge e ba di hwetsagala

Dijo ka moka di tla di na le small portion of chips, a side garden salad, butternut mash or creamed spinach with feta. Sides are not available for the Frank & Egg Breakfast Combo or Scrambled Eggs, Cream Cheese & Avo\*\* on Toast Combo. Only available for kids under 12. Snowfreeze™ is a registered trademark.

E NYANE      REG      E KGOLO

**Classic Shakes\*** **36<sup>90</sup>**      **46<sup>90</sup>**      **56<sup>90</sup>**  
(1762 kJ / 2125 kJ / 2962 kJ)\*\*  
banana, bubblegum, chocolate, coffee, gummy grape, lime, salted caramel, strawberry, vanilla

**Bar-One® Gourmet Shake\*** **54<sup>90</sup>**      **64<sup>90</sup>**  
(2545 kJ / 3374 kJ)

**Toffee Mocha Gourmet Shake\*** **54<sup>90</sup>**      **64<sup>90</sup>**  
(1440 kJ / 2147 kJ)

**White Choc Mixed Berry Gourmet Shake\*** **58<sup>90</sup>**      **68<sup>90</sup>**  
(1888 kJ / 2871 kJ)

\*dairy-based cream alternative  
\*\*highest kJ count shown

E NYANE      REG      E KGOLO

**Sodas** **22<sup>90</sup>**      **28<sup>90</sup>**      **33<sup>90</sup>**

Coke (360 kJ / 594 kJ / 810 kJ)  
Fanta (187 kJ / 309 kJ / 421 kJ)  
Creme Soda (122 kJ / 202 kJ / 275 kJ)  
Coke No Sugar (1,6 kJ / 2,6 kJ / 3,6 kJ)  
Stoney No Sugar (4 kJ / 6,6 kJ / 9 kJ)

**Fruit Juice** **26<sup>90</sup>**      **39<sup>90</sup>**      **45<sup>90</sup>**  
(422 kJ / 598 kJ / 880 kJ)

**Dragon Energy Drink** **19<sup>90</sup>**  
(869 kJ) (500ml)

**Mineral Water** **26<sup>90</sup>**  
Still or Sparkling (500ml)

**Powerade** **29<sup>90</sup>**  
(660 kJ) (500ml)

**Iced Tea** **37<sup>90</sup>**  
(410 kJ) (500ml)

**Appletiser** **39<sup>90</sup>**  
(601 kJ) (330ml)

**Red Bull Energy Drink** **42<sup>90</sup>**  
(487 kJ) (250ml)

SHORT      REG      E KGOLO

**Filter Coffee** (113 kJ / 124 kJ / 130 kJ) **19<sup>90</sup>**      **27<sup>90</sup>**      **37<sup>90</sup>**

~~Americano~~ **Africano** (141 kJ) **21<sup>90</sup>**      **34<sup>90</sup>**

**Famous Wimpy Coffee** (395 kJ / 562 kJ / 843 kJ) **22<sup>90</sup>**      **37<sup>90</sup>**      **47<sup>90</sup>**

**Cappuccino** (409 kJ / 630 kJ / 928 kJ) **24<sup>90</sup>**      **38<sup>90</sup>**      **48<sup>90</sup>**

**Cremoccino\*** (1021 kJ / 1134 kJ / 2104 kJ) **29<sup>90</sup>**      **46<sup>90</sup>**      **56<sup>90</sup>**

SINGLE      DOUBLE

**Espresso** (1 kJ) **20<sup>90</sup>**      **30<sup>90</sup>**

**Iced Coffees**

**Choc Hazelnut / Salted Caramel** **34<sup>90</sup>**  
(876 kJ / 764 kJ)

**NEW Coffee Frappes**

**Choc Hazelnut\* / Kharamele ya Letswatšana\*** **39<sup>90</sup>**  
(893 kJ / 1140 kJ)

\*dairy-based cream alternative

lacto-ovo vegetarian: includes dairy & eggs

ovo-vegetarian: includes eggs

lacto-vegetarian: includes dairy

vegan-friendly: no animal products

better for you



T&Cs apply. Available for takeaway, delivery & collection. Prices inclusive of VAT. Visuals for descriptive purposes only. While stocks last. Full nutritional information available at wimpy.co.za. ©Coca-Cola, the Spensarian script, Fanta, Stoney, Stylised 'S', Sparletta, Appletiser and Powerade are trademarks of The Coca-Cola Company © 2024. Substitutions can be considered on your order, depending on stock availability. Should you choose to swap a product from a menu item and replace it with a product of a higher value, you will be charged the difference on the costs. No refunds will be provided on any substitutions for a product of a lower value.



NEW Coffee Frappe Choc Hazelnut\*